Level 2

1. $(11-5)+2\times(21-17)=$

   a) -2
   b) 10
   c) 14
   d) 31

2. What is the place value of 7 in 738 / Ndi vhufhio vhuimo ha nomboro 7 kha 738

   a) 1
   b) 10
   c) 100
   d) 1000

3. 4 x 7 =

   a) 4
   b) 7
   c) 18
   d) 28

4. If 3+ **?** =16, which number should replace**?** /Arali 3+?= 16 Ndi ifhio nomboro ine ya tea u u ima vhudzuloni?

   b) 11
   c) 13
   d) 24

5. Which number continues the pattern? / Ndi ifhio nomboro ine y tea u bvela phanḓa na phatheni?

   1 2 2 3 3 3 4 4 4 4   ?

   a) 4
   b) 5
   c) 6
   d) 7

Tshivenda

6. Which shape is the odd one out./Ndi tshifhio tshivhumbeo tshi sa fani na zwiṅwe?

1.　　**2.**　　**3.**　　**4.**

7. What is the time difference between these two watches? / Ndi ifhio phambano ya zwifhinga kha idzi watshi mbili ?

12:02　　11:56

a) 4 min/ Minetse 4
b) 1 h 4 min/Awara 1 na minetse 4
c) 6 min / Minetse ya 6
d) 1 h 6 min/ Awara 1 na minetse ya 6

8. Which one is the heaviest?/ Ndi tshifhio tsine tsha lemelesa?

a)　　　　**b)**　　　　**c)**　　　　**d)**

9. 1cm = ?/ Senthimitha nthihi = ?

a) 10 mm
b) 100 mm
c) 1000 mm
d) 10000 mm

Tshivenda

10. How many sides does this object have?/Tshithu itshi tshi na matungo mangana?

    a) 4
    b) 5
    c) 6
    d) 7

11. If a = 6 cm and b=3cm find the perimeter of the rectangle below./ Arali a= 6cm na b= 3 cm wanani vhunnḓa ha khudandeiṋa ire afho fhasi


b = 3cm

a = 6 cm

    a) 9 cm
    b) 12 cm
    c) 15 cm
    d) 18 cm

12. If this cylinder was cut using a vertical plane./Arali siḽinda iyi ya tshewa hu tshi khou shumiswa pulane ya vethikhala.

What would be the shape of the cut surface? Tshivhumbeo tsha vhupo ho tshewaho tshi ḓo vha tshifhio?

   a)   b)   c)   d)

13. Which city had the hottest temperature? Ndi ifhio ḓorobo khulwane ine ya vha na thempharetsha ino fhisesa?

City/ Ḓorobo khulwane	Temperature ° C/ Thempheretsha ° C
Cape Town	25
Johannesburg	24
Harare	20
Nairobi	22

   a) Cape Town
   b) Johannesburg
   c) Harare
   d) Nairobi

14. Find the mean (average of the following series of numbers: / Wanani mbalo tshikati kha thovhekano ya mbalo dzi tevhelaho:
   13, 17, 20, 40, 40

   a) 20
   b) 26
   c) 30
   d) 40

15. Which day is best to buy the bread?/ Ndi ḽifhio ḓuvha ḽa khwiṋesa kha u renga vhurotho?

   a) Monday/Musumbuluwo

   b) Tuesday /Ḽavhuvhuli

   c) Thursday/Ḽavhuṋa

   d) Sunday/Swondaha

Tshivenda